

OCJENA PODOBNOSTI DOKTORSKE TEZE I KANDIDATA

OPŠTI PODACI O DOKTORANDU	
Titula, ime i prezime	MSc Igor Stanović
Fakultet	Pomorski fakultet Kotor
Studijski program	Doktorske studije Pomorske nauke
Broj indeksa	3/21
Podaci o magistarskom radu	Naziv MSc rada: "Model razvoja hidroavionskog saobraćaja u Crnoj Gori" Naučna oblast: Pomorske nauke Institucija: Pomorski fakultet Kotor, Univerzitet Crne Gore Magistarske studije završene u decembru 2018.godine, sa prosječnom ocjenom 9,92
NASLOV PREDLOŽENE TEME	
Na službenom jeziku	Model unapređenja sigurnosti plovidbe <i>non-SOLAS</i> brodova primjenom <i>e-navigacije</i>
Na engleskom jeziku	Improvement model for the safety of navigation of <i>non-SOLAS</i> vessels through the application of <i>e-navigation</i>
Datum prihvatanja teme i kandidata na sjednici Vijeća organizacione jedinice	07.07.2023.
Naučna oblast doktorske disertacije	Pomorske nauke - nautika
Za navedenu oblast matični su sljedeći fakulteti	
Pomorski fakultet Kotor	
A. IZVJEŠTAJ SA JAVNE ODBRANE POLAZNIH ISTRAŽIVANJA DOKTORSKE DISERTACIJE	
Javna odbrana polaznih istraživanja doktorske disertacije radnog naslova „Model unapređenja sigurnosti plovidbe <i>non-SOLAS</i> brodova primjenom <i>e-navigacije</i> “ kandidata MSc Igora Stanovića održana je 01.09.2023. godine u Sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor, u terminu od 13:30 do 14:45 pred komisijom u sastavu:	
1. Dr Rino Bošnjak, izvaredni profesor Pomorskog fakulteta Split, Sveučilište u Splitu, Hrvatska, (mentor) 2. Dr Božo Krstajić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Podgorica, Univerzitet Crne Gore, (komentor) 3. Dr Milutin Radonjić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Podgorica, Univerzitet Crne Gore 4. Dr Tatjana Dlabač, vanredna profesorica Pomorskog fakulteta Kotor, Univerzitet Crne Gore 5. Dr Špiro Ivošević, vanredni profesor Pomorskog fakulteta Kotor, Univerzitet Crne Gore	
Komisija je imenovana Odlukom Vijeća Pomorskog fakulteta Kotor br. 01-2010 od 07.07.2023. godine, na koju je data saglasnost Odbora za doktorske studije Univerziteta Crne Gore br. 01/2-3997/1 dana 17.07.2023. godine.	
Kandidat je metodički i jasno izložio temu svoje doktorske disertacije, pruživši pregled	

prethodnih istraživanja u oblasti istraživanja. Takođe, efikasno je predstavio postavljene hipoteze te definisao cilj svoje disertacije. Glavni ciljevi istraživanja su kreiranje modela koji bi u ograničenim morskim područjima smanjio rizike plovidbe kroz uspostavljanje interoperabilnosti između *TSS* i *IoT* sistema, kao novog koncepta unutar *e-navigacije*. *TSS* sistem bi doprinio većoj sigurnosti jasnim razgraničenjem između *SOLAS* i *non-SOLAS* brodova. Pomoću *IoT* sistema, dodatno bi se pojačala bezbjednost plovidbe kada su u pitanju *non-SOLAS* brodovi. Takođe, cilj teži integraciji ovog modela u postojeći rad nadležne *VTS* službe, omogućavajući *VTS* službi da prepozna sva plovila koja se kreću unutar njihove zone odgovornosti.

Nakon što je kandidat javno prezentovao polazna istraživanja, članovi Komisije postavili su niz pitanja. Kandidat je na svako od njih adekvatno odgovorio, detaljno objašnjavajući svoje ideje i dosadašnje rezultate. Na završetku, članovi Komisije su istakli određene elemente na koje bi kandidat trebao obratiti pažnju tokom daljeg istraživanja, kao i potencijalne smjernice za primjenu i validaciju njegovih istraživanja.

B. OCJENA PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

B1. Obrazloženje teme

Zahtjevi Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru (*SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea*) se ne odnosi na sve plovne objekte koji učestvuju u pomorskom saobraćaju. Tako, neki plovni objekti (manji brodovi, čamci za sport i razonodu, drveni i primitivno građeni brodovi i sl.), u skladu sa poglavljem V *SOLAS* konvencije, nisu obavezni posjedovati određenu navigaciono-komunikacionu opremu (*non-SOLAS vessels*). Ovakvi plovni objekti često nemaju nikakvu navigaciono – komunikacijsku opremu. Iz tog razloga ova doktorska disertacija nudi novi, inovacioni način kako bi takva plovila mogli imati zadovoljavajući nivo informacija sa stanovišta sigurnosti i bezbjednosti na moru. Te informacije sadrže podatke o plovnim putevima koji su dodjeljeni za plovidbu takvih plovila, podatke o eventualnim sudarnim opasnostima sa drugim plovnim objektima i svim ostalim relevantnim informacijama koje se inače zahtijevaju u cilju sigurne navigacije. Implementacija ovog sistema, kao vida *e-navigacije*, zahtjeva kreiranje namjenske aplikacije za pametni telefon koja šalje *GNSS* (*Global Navigation Satellite System*) koordinate u definisanim vremenskim intervalima na pripadajući *IoT cloud* server pomoću Internet konekcije ostvarene *GPRS* (*General Packet Radio Services*) tehnologijom i korišćenjem *HTTP* (*Hypertext Transfer Protocol*) protokola. Koristeći predloženi sistem i uvezujući isti u sistem nadgledanja saobraćaja (*VTS - Vessel Traffic Services*), omogućio bi *VTS*-u ispunjenje primarnog zadatka, odnosno cjelovitost kontrole vodenog prostora koji je pod jurisdikcijom istog, pogotovo u smislu identifikacije *non-SOLAS* plovila. Posebno se obrađuju područja sa ograničenim vodenim prostorom kao što je slučaj u Crnogorskom priobalnom području, a posebno u Bokokotorskom zalivu. Za minimiziranje potencijalne opasnosti plovidbe u ovakvim područjima predlaže se uspostavljanje šema odvojene plovidbe (*Traffic Separation Scheme - TSS*) čime bi se striktno odvojila plovidba brodova različitih kategorija i bitno povećala sigurnost plovidbe i zaštita životne sredine. Dakle, tema ove disertacije je predlog novog pristupa za unapređenje sigurnosti i bezbjednosti plovidbe, posebno u plovnim područjima sa određenim specifičnostima, kao što je Bokokotorski zaliv. Predlog predstavlja simbiozu tradicionalnog *TSS* sistema i savremenog koncepta *e-navigacije*.

Imajući u vidu prethodno navedeno, kao i činjenicu na izuzetno veliki broj *non-SOLAS* brodova u svijetu (pogotovo čamaca za sport i rekreaciju) stiče se utisak da su ovi subjekti pomorske plovidbe djelimično isključeni iz sveobuhvatnog sistema sigurnosti i bezbjednosti na moru. Uključivanjem koncepta *e-navigacije* u rješavanju navedenog problema, kao i veliki broj naučnih referenci novijeg datuma iz ove oblasti su potvrda aktuelnosti i značaja predložene teme koja suštinski predstavlja simbiozu tradicionalnog *TSS* sistema i savremenog koncepta *e-*

navigacije.

B2. Cilj i hipoteze

Prvi cilj disertacije predstavlja razvoj modela koji bi, posebno u plovno ograničenim područjima, minimizovao opasnosti plovidbe uspostavljanjem interoperabilnosti između TSS i IoT sistema kao dijela *e-navigacije*. TSS sistem bi obezbijedio veći nivo sigurnosti jasno razdvajajući plovidbu SOLAS i non-SOLAS brodova. S druge strane, koristeći IoT sistem povećala bi se sigurnost plovidbe u kojoj su subjekti non-SOLAS brodovi.

Drugi cilj predstavlja integraciju modela u postojeći rad odgovorne VTS službe, tako da VTS služba bude u mogućnosti da identificuje sva plovila koja plove u njihovoj nadležnosti.

Hipoteze ove disertacije su sledeće:

H1 - Uspostavljanjem TSS sistema u prostorno ograničenim plovnim područjima gdje dolazi do susreta non-SOLAS i SOLAS brodova, kao što je slučaj u Bokokotorskom zalivu, povećaće se sigurnost i bezbjednost plovidbe.

H2 - Postoji mogućnost da se predloži model koji će poboljšati sigurnost plovidbe non-SOLAS brodova korišćenjem IoT sistema.

H3 - Moguće je dizajnirati e-navigacioni IoT sistem, baziran na pametnom telefonu, za non-SOLAS brodove koji ujedno može osigurati dovoljan nivo navigacionih informacija koje SOLAS brodovi dobijaju korišćenjem standardne navigacione opreme (RADAR, AIS, ECDIS i sl.).

H4 - Koristeći predloženi e-navigacioni sistem VTS će biti u stanju da identificuje non-SOLAS brodove (u smislu imena, registracije i sl.) koji plove u njihovom području nadležnosti.

B3. Metode i plan istraživanja

Plan istraživanja će se sprovesti u četiri faze uz primjenu odgovarajućih naučnih metoda.

U prvoj fazi analiziraće se relevantna literatura i međunarodni propisi vezani za sigurnost plovidbe, stavljući naglasak na SOLAS konvenciju, TSS i VTS. Izvršiće se komparativna analiza postojećih TSS sistema u prostorno ograničenim morskim područjima. Izvršiće se analiza potencijalnih regulativa, kao što su ograničenja brzine plovila, koje bi mogle značajno smanjiti rizik od pomorskih nezgoda unutar TSS-a. Biće sprovedena strukturalna analiza, a na osnovu rezultata i komparativna analiza raznih VTS sistema. Poseban fokus biće stavljen na analizu rada VTS-a u Crnoj Gori s ciljem definisanja smjernica za njegovo unapređenje i interoperabilnost.

U drugoj fazi istraživanja uraditi će se kvantitativna analiza koja se odnosi na SOLAS i non-SOLAS brodove te tendencije njihovog budućeg razvoja na globalnom nivou. Izvršiće se pregled literature koja tretira navigaciono-komunikacionu opremu na non-SOLAS brodovima. Budući da nacionalni propisi definišu ove standarde, fokus istraživanja će biti na analizi propisa u Crnoj Gori. Nakon toga izvršiće se uporedna analiza sa propisima iz susjednih država i onih zemalja koje imaju veliki broj non-SOLAS brodova.

U trećoj fazi istraživanja izvršiće se realizacija koncepta *e-navigacije* korišćenjem IoT sistema u čijoj je osnovi mobilni telefon na non-SOLAS brodovima.

Nakon izvršene analize literature koja se bavi upotrebom IoT sistema na moru, biće osmišljen koncept *e-navigacije* pomoću pametnih telefona i pratećeg računarskog sistema. Nakon toga će biti izvršena analiza funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva za osmišljeni koncept *e-navigacije*, kreiranje projektnog zadatka za ovaj sistem i stvaranje preduslova za dizajniranje i kreiranje osmišljenog sistema za uključenje non-SOLAS brodova u sistem sigurnosti plovidbe na moru.

U četvrtoj fazi istraživanja analiziraće se statistički podaci kako bi se sagledali svi aspekti povezani s implementacijom *TSS* sistema u Bokokotorskom zalivu. Ovaj segment uključuje podatke o frekventnosti saobraćaja (uključujući *SOLAS* i *non-SOLAS* brodove) te hidrometeorološke uslove. Pored analitičke, biće upotrijebljena i empirijska metoda, radi dobijanja mišljenja svih ključnih aktera u saobraćaju, gdje je planirano sprovođenje anketnog istraživanja. Na osnovu izvršenih istraživanja biće predložen plan, metode i kriterijumi za dizajn uspostavljanja *TSS*-a u Bokokotorskom zalivu. Na kraju, fokus će biti stavljen na inženjerski aspekt računarskih sistema i primjenjene eksperimentalne naučne metode. Ovaj segment obuhvata dizajniranje, izradu i testiranje *IoT* sistema *e-navigacije* za *non-SOLAS* brodove, te njegovu integraciju sa standardnim navigacionim sistemima za *SOLAS* brodove i monitoring centrom (*VTS*).

B4. Naučni doprinos

U ovoj disertaciji biće predložen inovativni model holističkog pristupa unapređenja sigurnosti plovidbe, uključivanjem *non-SOLAS* brodova kao ravnopravnih učesnika u pomorskom saobraćaju.

Kombinovanjem *TSS* sistema s modernim pristupom *e-navigaciji* radi poboljšanja sigurnosti plovidbe, uz implementaciju *IoT cloud e-navigacionog* sistema i mobilne aplikacije za korisnike *non-SOLAS* brodova, znatno će se unaprijediti sigurnost plovidbe i zaštita životne sredine. Pored toga, predloženi *e-navigacioni* sistem pružiće *VTS* službi priliku za bolji uvid u stvarno saobraćajno stanje u području njihove nadležnosti, posebno sa aspekta identifikacije plovila, što sada nije izvodljivo.

B5. Finansijska i organizaciona izvodljivost istraživanja

Komisija smatra da kandidat, uz vlastiti trud i uz podršku svog mentora i komentora, može stvoriti odgovarajuće organizacijske uslove za izradu doktorske disertacije.

Kada je riječ o finansijskoj izvodljivosti, sredstva potrebna za objavljivanje naučnih radova i za učešće i prezentacije na naučnim konferencijama biće finansirana iz sredstava Pomorskog fakulteta Kotor, a biće korišćene i sve pogodnosti koje nudi Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja kroz finansiranje podrške za naučno-istraživački rad.

Mišljenje i prijedlog komisije

Komisija za ocjenu prijave doktorske disertacije je, nakon razmatranja prijave teme i odbrane polaznih istraživanja, mišljenja da polazna istraživanja, na temu „Model unapređenja sigurnosti plovidbe *non-SOLAS* brodova primjenom *e-navigacije*“ kandidata MSc Igora Stanovića sugerisu da se radi o ambicioznom i inovativnom naučnom poduhvatu s obećavajućim početnim rezultatima i jasnim potencijalom da se postignu postavljeni ciljevi. Faze i metodološki pristup istraživanju, kao i prepreke koje je potrebno savladati, jasno su identifikovani i detaljno opisani. Kandidat će raditi na unapređenju sigurnosti plovidbe *non-SOLAS* brodova kombinujući tradicionalni *TSS* sistem i koncept *e-navigacije*, odnosno kreiranje *IoT cloud* okruženja sa ciljem da se *non-SOLAS* brodovima obezbijedi dovoljan nivo informacija o plovnim objektima u njihovom okruženju. Koristeći pametan telefon i adekvatnu aplikaciju, osim navedenog, omogućilo bi i *VTS* službi da uspostavi sveobuhvatnu kontrolu plovidbe u području njene nadležnosti.

Uzimajući u obzir navedeno, Komisija je mišljenja da je predložena istraživačka tema izuzetno važna i aktuelna i na nivou koji se zahtijeva za doktorsku disertaciju. Stoga, Komisija zaključuje da je kandidat uspješno odbranio polazna istraživanja i predlaže Vijeću Pomorskog fakulteta

Kotor i Senatu Univerziteta Crne Gore da omogući MSc Igoru Stanoviću dalji rad na doktorskoj disertaciji „Model unapređenja sigurnosti plovidbe non-SOLAS brodova primjenom e-navigacije“.

Prijedlog izmjene naslova

(po potrebi predložiti izmjenu naslova)

Prijedlog promjene mentora i/ili imenovanje drugog mentora

(titula, ime i prezime, ustanova)

Planirana odbrana doktorske disertacije

Novembar 2025.

Izdvojeno mišljenje

(popuniti ukoliko neki član komisije ima izdvojeno mišljenje)

Ime i prezime _____


Napomena

(popuniti po potrebi)

ZAKLJUČAK

Predložena tema po svom sadržaju odgovara nivou doktorskih studija.	DA	NE
Tema je originalan naučno-istraživački rad koji odgovara međunarodnim kriterijumima kvaliteta disertacije.	DA	NE
Kandidat može na osnovu sopstvenog akademskog kvaliteta i stečenog znanja da uz adekvatno mentorsko vođenje realizuje postavljeni cilj i dokaže hipoteze.	DA	NE

Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata

Dr Špiro Ivošević, vanredni profesor Pomorskog fakulteta Kotor, Univerzitet Crne Gore, predsjednik komisije	(Potpis) 
Dr Rino Bošnjak, izvaredni profesor Pomorskog fakulteta Split, Sveučilište u Splitu, Hrvatska, mentor	(Potpis) 
Dr Božo Krstajić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Podgorica, Univerzitet Crne Gore, komentor	(Potpis) 
Dr Milutin Radonjić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Podgorica, Univerzitet Crne Gore, član	(Potpis) 
Dr Tatjana Dlabač, vanredna profesorica Pomorskog fakulteta Kotor, Univerzitet Crne Gore, članica	(Potpis) 

U Kotoru,

DEKAN

MP

PRILOG

PITANJA KOMISIJE ZA OCJENU PODOBNOSTI DOKTORSKE TEZE I

KANDIDATA	
Predsjednik komisije Dr Špiro Ivošević, vanredni profesor Pomorskog fakulteta Kotor, Univerzitet Crne Gore	1. Pojasniti metode koje će se koristiti kod testiranja svake od četiri planirane hipoteze? 2. Na koji način će se u istraživanje uključiti plovila koja nisu registrovana u Crnoj Gori i dolaze tokom ljetnjih mjeseci kopnenim putem ili morskim putem?
Dr Rino Bošnjak, izvaredni profesor Pomorskog fakulteta Split, Sveučilište u Splitu, Hrvatska, mentor	1. Koje parametre bi sadržavao predloženi model i na koji način bi bio u korelaciji s povećanjem sigurnosti plovidbe non-SOLAS brodova korištenjem IoT Sistema (pitanje vezano uz hipotezu br.2)? 2. Da li i non-SOLAS brodovi u ovom istraživanju bi zadovoljavali kriterije primjene točnosti nautičke karte s obzirom da ne moraju imati ECDIS?
Dr Božo Krstajić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Podgorica, Univerzitet Crne Gore, komentor	1. Koje izazove identificuje kandidat u procesu integracije prezentovanog IoT sistema sa postojećim VTS sistemima i meteo službama?
Dr Milutin Radonjić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Podgorica, Univerzitet Crne Gore, član	1. Da li je upotreba pametnog telefona jedini način da se realizuje sistem za e-navigaciju kojim bi se rješavao tretirani problem? 2. Koje su prednosti i mane upotrebe namjenskog IoT uređaja umjesto pametnog telefona? 3. Koji je sve podatke potrebno prenijeti sa plovila u <i>cloud</i> i koje je potencijalne probleme u prenosu moguće percipirati u ovom trenutku?
Dr Tatjana Dlabač, vanredna profesorica Pomorskog fakulteta Kotor, Univerzitet Crne Gore, članica	1. Šta bi sve trebalo preduzeti da se ponuđeno rješenje u okviru vašeg istraživanja primjeni u praksi i to posmatrano sa tehničkog i pravnog aspekta? 2. Šta mislite o načinu kontrole non-SOLAS brodova, ako bi postojala mogućnost da se prezentirano idejno rješenje dato kroz polazna istraživanja realizuje?
PITANJA PUBLIKE DATA U PISANOJ FORMI	
(Ime i prezime)	
(Ime i prezime)	
(Ime i prezime)	
ZNAČAJNI KOMENTARI	
